

DODATAK 1

Izjava dobavljača

Izjava dobavljača, čiji je tekst naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu s napomenama u fusnotama. Međutim, fusnote se ne moraju reproducirati.

IZJAVA DOBAVLJAČA

za robe koje su prošle obradu ili preradu u CEFTA Stranama, EU, Farskim Ostrvima, Islandu, Norveškoj, Švicarskoj (uključujući Lihtenštajn) ili Turskoj bez prethodnog dobijanja statusa preferencijalnog porijekla

Ja, doljepotpisani, dobavljač roba obuhvaćenih priloženim dokumentima, izjavljujem da:

1. Sljedeći materijali, koji nisu porijeklom iz CEFTA Strana, EU, Farskih Ostrva, Islanda, Norveške, Švicarske (uključujući Lihtenštajn) ili Turske, su bili korišteni u CEFTA Stranama za proizvodnju ovih roba:

Opis dostavljene robe ⁽¹⁾	Opis korištenih materijala bez porijekla	Tarifni broj materijala bez porijekla koji su korišteni ⁽²⁾	Vrijednost materijala bez porijekla koji su korišteni ⁽³⁾
Ukupna vrijednost			
Ukupna vrijednost			

2. Svi drugi materijali korišteni u CEFTA Stranama za proizvodnju ovih roba porijeklom su iz CEFTA Strana, EU, Farskih Ostrva, Islanda, Norveške, Švicarske (uključujući Lihtenštajn) ili Turske;

3. Sljedeće robe su prošle kroz proces obrade ili prerade van CEFTA Strana, Farskih Ostrva, Islanda, Norveške, Švicarske (uključujući Lihtenštajn) ili Turske, u skladu sa članom 11. Konvencije; ostvarile su ukupnu dodatu vrijednost:

Opis dostavljene robe	Ukupna dodata vrijednost van CEFTA Strana, EU, Farskih Ostrva, Islanda, Norveške, Švicarske (uključujući Lihtenštajn) ili Turske ⁽⁴⁾
(Mjesto i datum)	
(Adresa i potpis dobavljača; ime osobe koja potpisuje izjavu mora biti čitko naznačeno.)	

-
- (1) Kada se faktura, otpremnica ili drugi komercijalni dokument uz koji se prilaže izjava odnosi na različite vrste roba, ili na robe koje u istoj mjeri ne inkorporiraju materijale bez porijekla, dobavljač ih mora jasno razlikovati.
Primjer:

Dokument se odnosi na različite modele električnog motora iz tarifnog broja 8501, koji će se koristiti u proizvodnji već mašina iz tarifnog broja 8450. Priroda i vrijednost materijala bez porijekla koji su korišteni u proizvodnji ovih motora se razlikuju od modela do modela. Modeli, stoga, moraju biti razlikovani u prvoj koloni, te se u drugim kolonama moraju navesti naznake za svaki model posebno kako bi proizvođač već mašina mogao tačno da procijeni status porijekla svojih proizvoda u ovisnosti od modela električnog motora koji koristi.

- (2) Naznake koje se traže u tim kolonama se trebaju dati samo ako su neophodne.

Primjeri:

Pravilo za odjevne predmete iz ex poglavlja 62, kaže da se može koristiti predivo bez porijekla. Ako proizvođač takvih odjevnih predmeta u Srbiji koristi tkaninu uvezenu iz Makedonije, koja je tamo dobijena tkanjem prediva bez porijekla, dovoljno je za makedonskog dobavljača da opiše u svojoj izjavi materijale bez porijekla korištene kao prediva, bez obaveze da ukaže na tarifni broj i vrijednosti tih prediva.

Proizvođač željeza iz tarifnog broja 7217, koji je željezo proizveo od željeznih šipki bez porijekla, treba da u drugoj koloni naznači: "šipke željeza". Gdje se ova žica koristi u proizvodnji mašine za koju pravilo sadrži ograničenje za sve materijale bez porijekla korištene u određenom postotku vrijednosti, potrebno je navesti u trećoj koloni vrijednost šipki bez porijekla.

- (3) 'Vrijednost materijala' znači carinska vrijednost u vrijeme uvoza materijala bez porijekla koji se koriste, ili, ako to nije poznato niti moguće utvrditi, prvu utvrđenu cijenu koju je jedna od CEFTA Strana platila za date materijale. Tačna vrijednost korištenog materijala bez porijekla mora se unijeti po jedinici mjere robe precizirane u prvoj koloni.
- (4) 'Ukupna dodata vrijednost' znači sve troškove akumulirane izvan CEFTA Strana, EU, Farskih Ostrva, Islanda, Norveške, Švicarske (uključujući i Lihtenštajn) ili Turske, uključujući i vrijednost svih dodatih materijala. Tačna ukupna dodata vrijednost dobijena izvan CEFTA Strana, EU, Farskih Ostrva, Islanda, Norveške, Švicarske (uključujući i Lihtenštajn) ili Turske mora se dati po jedinici mjere robe navedene u prvoj koloni.

DODATAK 2

Dugoročna izjava dobavljača

Dugoročna izjava dobavljača, čiji je tekst naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu s napomenama u fusnotama. Međutim, fusnote se ne moraju reproducirati.

DUGOROČNA IZJAVA DOBAVLJAČA

za robe koje su prošle obradu ili preradu u CEFTA Stranama, EU, Farskim Ostrvima, Islandu, Norveškoj, Švicarskoj (uključujući Lihtenštajn) ili Turskoj bez prethodnog dobijanja statusa preferencijalnog porijekla

Ja, doljepotpisani, dobavljač roba obuhvaćenih ovim dokumentom, a koja se redovno dostavljaju.....⁽¹⁾, izjavljujem da:

1. Sljedeći materijali, koji nisu porijeklom iz CEFTA Strana, EU, Farskih Ostrva, Islanda, Norveške, Švicarske (uključujući Lihtenštajn) ili Turske, su bili korišteni u CEFTA Stranama za proizvodnju ovih roba:

Opis dostavljene robe ⁽²⁾	Opis korištenih materijala bez porijekla	Tarifni broj korištenih materijala bez porijekla ⁽³⁾	Vrijednost korištenih materijala bez porijekla ⁽³⁾⁽⁴⁾
			Ukupna vrijednost:

2. Svi drugi materijali korišteni u CEFTA Stranama za proizvodnju ovih roba porijeklom su iz CEFTA Strana, EU, Farskih Ostrva, Islanda, Norveške, Švicarske (uključujući Lihtenštajn) ili Turske;

3. Sljedeće robe su prošle kroz proces obrade ili prerade van CEFTA Strana, EU, Farskih Ostrva, Islanda, Norveške, Švicarske (uključujući Lihtenštajn) ili Turske, u skladu sa članom 11. Konvencije; ostvarile su ukupnu dodatu vrijednost:

Opis dostavljene robe	Ukupna dodata vrijednost van CEFTA Strana, EU, Farskih Ostrva, Islanda, Norveške, Švicarske (uključujući Lihtenštajn) ili Turske, ⁽⁵⁾
	Ukupna vrijednost:

Ova izjava vrijedi za sve naknadne pošiljke ovih roba koje se otpremaju iz

(Adresa i potpis dobavljača; ime osobe koja potpisuje izjavu mora biti čitko naznačeno)

u.....⁽⁶⁾
(Mjesto i datum)

Obavezujem se da ću obavijestiti.....⁽¹⁾ odmah ako ova izjava nije više važeća

.....
(Mjesto i datum)

.....
.....
.....
.....

(Adresa i potpis dobavljača; ime osobe koja potpisuje izjavu mora biti čitko naznačeno)

(1) Ime i adresa kupca.

(2) Kada se faktura, otpremnica ili drugi komercijalni dokument uz koji se prilaže izjava odnosi na različite vrste roba, ili na robe koje u istoj mjeri ne inkorporiraju materijale bez porijekla, dobavljač ih mora jasno razlikovati.

Primjer:

Dokument se odnosi na različite modele električnog motora iz tarifnog broja 8501, koji će se koristiti u proizvodnji već mašina iz tarifnog broja 8450. Priroda i vrijednost materijala bez porijekla koji su korišteni u proizvodnji ovih motora se razlikuju od modela do modela. Modeli, stoga, moraju biti razlikovani u prvoj koloni, te se u drugim kolonama moraju navesti naznake za svaki model posebno kako bi proizvođač već mašina mogao tačno da procijeni status porijekla svojih proizvoda u ovisnosti od modela električnog motora koji koristi.

(3) Naznake koje se traže u tim kolonama se trebaju dati samo ako su neophodne.

Primjeri:

Pravilo za odjevne predmete iz ex poglavlja 62, kaže da se može koristiti predivo bez porijekla. Ako proizvođač takvih odjevnih predmeta u Srbiji koristi tkaninu uvezenu iz Makedonije, koja je tamo dobijena tkanjem prediva bez porijekla, dovoljno je za makedonskog dobavljača da opiše u svojoj izjavi materijale bez porijekla korištene kao prediva, bez obaveze da ukaže na tarifni broj i vrijednosti tih prediva.

Proizvođač željeza iz tarifnog broja 7217, koji je željezo proizveo od željeznih šipki bez porijekla, treba da u drugoj koloni naznači: "šipke željeza". Gdje se ova žica koristi u proizvodnji mašine za koju pravilo sadrži ograničenje za sve materijale bez porijekla korištene u određenom postotku vrijednosti, potrebno je navesti u trećoj koloni vrijednost šipki bez porijekla.

(4) 'Vrijednost materijala' znači carinska vrijednost u vrijeme uvoza materijala bez porijekla koji se koriste, ili, ako to nije poznato niti moguće utvrditi, prvu utvrđenu cijenu koju je jedna od CEFTA Strana platila za date materijale.

Tačna vrijednost korištenog materijala bez porijekla mora se unijeti po jedinici mjere robe precizirane u prvoj koloni.

(5) 'Ukupna dodata vrijednost' znači sve troškove akumulirane izvan CEFTA Strana, EU, Farskih Ostrva, Islanda, Norveške, Švicarske (uključujući i Lihtenštajn) ili Turske, uključujući i vrijednost svih dodatih materijala.

Tačna ukupna dodata vrijednost dobijena izvan CEFTA Strana, EU, Farskih Ostrva, Islanda, Norveške, Švicarske (uključujući i Lihtenštajn) ili Turske mora se dati po jedinici mjere robe navedene u prvoj koloni.

(6) Unesi datume. Period važenja dugoročne izjave dobavljača ne bi trebala da važi duže od 12 mjeseci, što je predmet uvjeta utvrđenih od strane carinskog organa zemlje u kojoj se izrađuje dugoročna izjava dobavljača.